

Broj: 1021/3-JN/25-4127/11
Podgorica, 06.03.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluga Osiguranja imovine CGES-a za 2026-2027, broj 69/25 od 30.12.2025. godine, na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluga Osiguranja imovine CGES-a za 2026-2027, broj 69/25 od 30.12.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Ivan Asanović
<i>Kontakt osoba</i>	Ljiljana Ljiljanić
<i>Adresa</i>	Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	69/25
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Usluge
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Osiguranje imovine CGES-a za 2026-2027
<i>Šifra postupka</i>	106311
<i>CPV šifra</i>	66515200 - Usluge osiguranja imovine
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini</i>	580.000,00 EUR

3. Podaci o podnesenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke, ponude su podnijeli su sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
LOVČEN OSIGURANJE AD	151349	29.01.2026. 16:16	578.684,66 EUR

Ponude su otvorene dana 30.01.2026. godine u 08:30 sati od strane ESJN-a, o čemu je automatski generisan Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo ponuda kod kojih je postojao razlog za neotvaranje.

5. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

6. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nije bilo ponuđača koji su isključeni iz postupka.

7. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

8. Podaci o ispravnim ponudama

8.1. Podaci o ponudi ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica:

Ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica je podnio samostalnu ponudu bez podugovarača.

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

8.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN, Komisija je utvrdila da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica uz ponudu dostavio:

- Kopiju garancije ponude broj GP2026/14 od 27.01.2026. godine, izdatu od strane Ziraat Bank Montenegro AD.
- Izjavu privrednog subjekta.
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu nevedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 tačka stav 16 ZJN.

8.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 30.01.2026. godine do 8:30 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica, broj GP2026/14 od 27.01.2026. godine, na iznos 11.600,00 EUR.

što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa početkom roka važenja 30.01.2026. godine i istekom roka važenja 15.06.2026. godine, dok je dana 30.01.2026. godine, u 07:40 sati, prije isteka roka za podnošenje ponuda, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dostavio original navedene garancije ponude, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

8.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23, 83/23).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: [CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA] Šifra postupka: [#106311] Vrsta predmeta nabavke: [Usluge] Opis predmeta nabavke: [69/25 Osiguranje imovine CGES-a za 2026-2027] Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: [u cjelini]“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: [LOVČEN OSIGURANJE AD] Poreski identifikacioni broj: [02018560] Ovlašćeno lice privrednog subjekta: [Miloš Tomić, Rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente] Poštanska adresa: [ULICA SLOBODE 13A, Podgorica, 81000, Crna Gora], Kontakt osoba: [Miloš Tomić, Rukovodilac Odjeljenja za korporativne klijente], Telefon: [020404441] E-mail adresa: [korporativni.klijenti@lo.co.me] Internet adresa (web-adresa): [www.lo.co.me]“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA, na pitanje : „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekat lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, na pitanje : „2) Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?“, naveden je odgovor „Da“, te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da, navesti o kojem dokazu se radi“, navedeno je sledeće: „[Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, broj 03-1115/3-10 od 07.04.2011. godine Agencija za nadzor osiguranja].“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom i naveo podatke o tom dokazu.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

8.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:

Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Osiguranje imovine CGES-a za 2026-2027.

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
1	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti -Trafostanice – građevinski dio Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore	Suma osiguranja 25.566.080,00 €	1 Premija osiguranja
2	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Oprema Trafostanica Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 81.250.436,00 €	1 Premija osiguranja
3	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na Podlimit za: Dalekovodi-građevinski dio i Oprema dalekovodi Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 2.500.000,00 €. Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 €	1 Premija osiguranja
4	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostala oprema Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 1.143.403,00 €	1 Premija osiguranja
5	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostalo-Upravne zgrade, magacini, garaže Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 4,525,787.00 €	1 Premija osiguranja
6	Osiguranje Lom mašina - Oprema trafostanica. Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Podlimit: 8.000.000 Eur maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja 81,250,436.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-Franšiza 10% od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva minimalno 50.000,00	1 Premija osiguranja
7	Osiguranje Lom mašina - Ostala oprema Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 1.143.403,00€ Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-10% po štetnom događaju od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva.	1 Premija osiguranja

R.B.	OPIS PREDMETA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	KOLIČINA
------	-----------------------	---------------------------------------	----------

8	Osiguranje Lom mašina Na Podlimit- za: Dalekovodi- građevinski dio i Oprema dalekovodi Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore	Podlimit: 1.000.000,00 maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 1.000.000,00 € Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u šteti-Franšiza 10%od iznosa obračunate štete.	1 Premija osiguranja
9	Osiguranje od opasnosti Zemljotres na Podlimit- za: Trafostanice – građevinski dio, Oprema Trafostanica, Dalekovodi- građevinski dio, Oprema dalekovoda, Ostala oprema, Ostalo-Upravne zgrade, magacini, garaže; Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore.	Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu 20.000.000,00 €. Suma osiguranja: 219,304,658.00 € Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Franšiza-učešće u šteti: Franšiza-učešće u šteti: 200.000,00 € od iznosa obračunatog odštetnog zahtjeva	1 Premija osiguranja
10	Osiguranje od Odgovornost prema trećim licima	Po jednom štetnom događaju Suma osiguranja 100.000,00 € Sa neograničenim brojem štetnih događaja u Godišnjem agregatu Ukupni Godišnji agregat: dvostruki. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića.	1 Premija osiguranja
11	Osiguranje „na prvi rizik- stakla od loma (debljine 5mm) u TS Podgorica 1 (postrojenje 35 kV), južna strana - 80m² i portirnica na istom objektu, površine 20m² - ukupna površina 100 m²;	Suma osiguranja na "prvi rizik" 2.000,00 €	1 Premija osiguranja

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač LOVCEN OSIGURANJE AD Podgorica je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 578.684,66 EUR, bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 580.000,00 EUR, bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti -	Suma osiguranja 25.566.080,00 €	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Trafostanice – građevinski	1 Premija osiguranja	16.408,11 EUR

	Trafostanice – građevinski dio Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore		dio Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore Suma osiguranja 25.566.080,00 €		
2	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Oprema Trafostanica Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 81.250.436,00 €	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Oprema Trafostanica Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore. Suma osiguranja 81.250.436,00 €	1 Premija osiguranja	52.145,88 EUR
3	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na Podlimit za: Dalekovodi-građevinski dio i Oprema dalekovodi Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 2.500.000,00 €. Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 €	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti na Podlimit za: Dalekovodi-građevinski dio i Oprema dalekovodi Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore. Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 2.500.000,00 €. Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 €	1 Premija osiguranja	68.555,55 EUR
4	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostala oprema Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore..	Suma osiguranja 1.143.403,00 €	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostala oprema Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore. Suma osiguranja 1.143.403,00 €	1 Premija osiguranja	733,83 EUR
5	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostalo-Upravne zgrade, magacini, garaže Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 4,525,787.00 €	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti - Ostalo-Upravne zgrade, magacini, garaže Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore. Suma osiguranja 4,525,787.00 €	1 Premija osiguranja	2.904,61 EUR
6	Osiguranje Lom mašina - Oprema trafostanica. Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	Podlimit: 8.000.000 Eur maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja	Osiguranje Lom mašina - Oprema trafostanica. Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore. Podlimit: 8.000.000 Eur maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze	1 Premija osiguranja	258.045,94 EUR

		81,250,436.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-Franšiza 10% od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva minimalno 50.000,00	osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja 81,250,436.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-Franšiza 10% od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva minimalno 50.000,00		
7	Osiguranje Lom mašina - Ostala oprema Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore.	Suma osiguranja 1.143.403,00€ Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-10% po štetnom događaju od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva.	Osiguranje Lom mašina - Ostala oprema Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore. Suma osiguranja 1.143.403,00€ Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u Šteti-10% po štetnom događaju od iznosa obračunatog pojedinačnog odštetnog zahtjeva.	1 Premija osiguranja	4.063,72 EUR
8	Osiguranje Lom mašina Na Podlimit- za: Dalekovodi- građevinski dio i Oprema Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore	Podlimit: 1.000.000,00 maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 1.000.000,00 € Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u šteti-Franšiza 10%od iznosa obračunate štete.	Osiguranje Lom mašina Na Podlimit- za: Dalekovodi- građevinski dio i Oprema dalekovodi Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija Crne Gore Podlimit: 1.000.000,00 maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju 1.000.000,00 € Ukupni godišnji agregat: dvostruki Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Suma osiguranja: 106,818,952.00 € Bez uračunatog doplatka za otkup amortizacije kod djelimičnih šteta. Učešće u šteti-Franšiza 10%od iznosa obračunate štete.	1 Premija osiguranja	76.892,12 EUR
9	Osiguranje od opasnosti Zemljotres na Podlimit- za: Trafostanice - građevinski dio, Oprema Trafostanica, Dalekovodi- građevinski dio,	Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu 20.000.000,00 €. Suma osiguranja: 219,304,658.00 € Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne	Osiguranje od opasnosti Zemljotres na Podlimit- za: Trafostanice – građevinski dio, Oprema Trafostanica, Dalekovodi- građevinski dio, Oprema dalekovoda, Ostala oprema, Ostalo- Upravne zgrade, magacini, garaže; Više lokacija prema pratecem spisku, teritorija	1 Premija osiguranja	80.318,14 EUR

	Oprema dalekovoda. Ostala oprema. Ostalo- Upravne zgrade, magacini, garaže; Više lokacija prema pratećem spisku, teritorija Crne Gore.	događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Franšiza-učešće u šteti: Franšiza-učešće u šteti: 200.000,00 € od iznosa obračunatog odštetnog zahtjeva	Crne Gore. Podlimit: Maksimalna obaveza osiguravača po jednom štetnom događaju i u godišnjem agregatu 20.000.000,00 €. Suma osiguranja: 219.304.658.00 € Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića. Franšiza-učešće u šteti: Franšiza-učešće u šteti: 200.000,00 € od iznosa obračunatog odštetnog zahtjeva		
10	Osiguranje od Odgovornost prema trećim licima	Po jednom štetnom događaju Suma osiguranja 100.000,00 € Sa neograničenim brojem štetnih događaja u Godišnjem agregatu Ukupni Godišnji agregat: dvostruki. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića.	Osiguranje od Odgovornost prema trećim licima Po jednom štetnom događaju Suma osiguranja 100.000,00 € Sa neograničenim brojem štetnih događaja u Godišnjem agregatu Ukupni Godišnji agregat: dvostruki. Ukupni godišnji agregat je maksimalan iznos obaveze osiguravača za sve štetne događaje u jednoj godini osiguravajućeg pokrića.	1 Premija osiguranja	18.344,7 EUR
11	Osiguranje „na prvi rizik- stakla od loma (debljine 5mm) u TS Podgorica 1 (postrojenje 35 kV), južna strana - 80m ² i portirnica na istom objektu, površine 20m ² - ukupna površina 100 m ² ;	Suma osiguranja na "prvi rizik" 2.000,00 €	Osiguranje „na prvi rizik- stakla od loma (debljine 5mm) u TS Podgorica 1 (postrojenje 35 kV), južna strana - 80m ² i portirnica na istom objektu, površine 20m ² - ukupna površina 100 m ² ; Suma osiguranja na "prvi rizik" 2.000,00 €	1 Premija osiguranja	272,06 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

8.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.“, pa je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju kao kopiju.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač postupio u skladu sa članom 122 stav 3 ZJN, tačkom 3 stav 3 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok izvršenja ugovora: 12.(dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora-polise.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok izvršenja ugovora: 12.(dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora-polise.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Mjesto izvršenja ugovora je: Objekti u vlasništvu CGES-a na teritoriji Crne Gore.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Mjesto izvršenja ugovora je: Objekti u vlasništvu CGES-a na teritoriji Crne Gore.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Rok plaćanja: U 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja mjesečne fakture.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Rok plaćanja: U 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja mjesečne fakture.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

6) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Način plaćanja je: virmanski na žiro račun izvršioca. Žiro račun _____ banka _____ (Ponuđači su obavezni upisati žiro račun i naziv banke).“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„Način plaćanja je: virmanski na žiro račun izvršioca. Žiro račun: 510-8173-62, banka: CKB AD.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Ponudāč je dužan da u ponudi dostavi: -Izjavu ponudāča o visini maksimalnog samopridržaja za vrste osiguranja koje su predmet nabavke; -Predugovor o fakultativnom reosiguranju rizika koji su predmet nabavke, iznad iznosa samopridržaja ponudāča; -Potvrdu o kreditnom rejtingu za vodećeg reosiguravača - prihvataju se reosiguravači koji imaju tri prve kategorije rejtinga u djelatnosti osiguranja kod sledećih rejting agencija: Standard & Poor's, A.M. Best, Moody's, Fitch. U obzir se uzima poslednji rejting dodijeljen prije objavljivanja Tenderske dokumentacije. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumijeva reosiguravač koji ima najveći udio u riziku reosiguravača. U slučaju više reosiguravača sa jednakim udjelom u riziku u panelu, uzeće se kao vodeći reosiguravač onaj koji ima najviši kreditni rejting među njima; -Opšte i posebne uslove osiguranja.“

U odnosu na ovaj uslov, ponudāč je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Ponudāč je dužan da u ponudi dostavi: -Izjavu ponudāča o visini maksimalnog samopridržaja za vrste osiguranja koje su predmet nabavke; -Predugovor o fakultativnom reosiguranju rizika koji su predmet nabavke, iznad iznosa samopridržaja ponudāča; -Potvrdu o kreditnom rejtingu za vodećeg reosiguravača - prihvataju se reosiguravači koji imaju tri prve kategorije rejtinga u djelatnosti osiguranja kod sledećih rejting agencija: Standard & Poor's, A.M. Best, Moody's, Fitch. U obzir se uzima poslednji rejting dodijeljen prije objavljivanja Tenderske dokumentacije. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumijeva reosiguravač koji ima najveći udio u riziku reosiguravača. U slučaju više reosiguravača sa jednakim udjelom u riziku u panelu, uzeće se kao vodeći reosiguravač onaj koji ima najviši kreditni rejting među njima; -Opšte i posebne uslove osiguranja.“, pa je uz ponudu putem ESJN-a kao kopiju dostavio:

- Izjava ponudāča o visini maksimalnog samopridržaja za vrste osiguranja koje su predmet nabavke br.05-4/SI od 27.01.2026. godine;

- Predugovor o fakultativnom reosiguranju br.03-4/SI od 12.01.2026. godine;

- Potvrda o kreditnom rejtingu za vodećeg reosiguravača od 09.10.2025. godine, dokument na engleskom jeziku i prevod tumača za engleski jezik;

- Opšte i posebne uslove osiguranja (Opšti uslovi za osiguranje odgovornosti US-odg/19-03-cg; Opšti uslovi za osiguranje imovine US-PR-OUI-10-12-cg; Posebni uslovi za osiguranje od opasnosti zemljotresa US-ZP-ptr/24-09-cg; Posebni uslovi za osiguranje imovine elektroprivrednih organizacija PU-ele/08-10-cg; Klausula o prenosivim bolestima (LMA5393) KL-LMA5393/20-12-cg; Klausula o osiguranju od odgovornosti za izazivanje iznenadnog zagađenja KL-odg-eko/15-11-cg; Klausula o isključenju terorističkih djelovanja KL-ZA-terror/08-07-cg; Klausula o isključenju štete zbog kibernetiskog napada KL-ZA-kn/17-05-cg; Sankcijska klausula KL-ZA-sk/17-05-cg. Opšti uslovi za osiguranje odgovornosti US-odg/19-03-cg. Obavještenje ugovaraču osiguranja prije zaključenja ugovora o osiguranju i zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu POU1-22-02, Osiguranje odgovornosti IPID-ODG/23-11-cg, Osiguranje imovine IPID-IM-ele/23-11-cg, Odluka o visini maksimalnog samopridržaja za 2026. Godinu broj 01-623/1-6 od 27.11.2025. godine).

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponudāč dostavio dokumentaciju u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

“OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI: Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari nastalo usled sledećih opasnosti: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), poplave, bujice, visokih i podzemnih voda, izlivanja vode iz instalacija, klizanja i slijeganja tla, odrona zemlje, sniježne lavine, isticanja tečnosti (lekaže), udara osiguranikovog motornog vozila i pokretne radne mašine, pada letilice, manifestacija i demonstracija. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranje takođe pokriva nestanak osiguranih stvari i troškove spašavanja, čišćenja, rušenja i odvoženja u vezi s nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari. Osiguranje pokriva samo štetu koja je nastala na osiguranim stvarima zbog osigurane opasnosti, ali ne i druge, posredne štete ili gubitke zbog nastanka osiguranog slučaja (odgovornosti, izgubljene najamnine, prekida rada, umanjenja vrijednosti i slično). OSIGURANJE OD OPASNOSTI ZEMLJOTRES: Zemljotresom se smatra kretanje zemlje prouzrokovano prirodnim procesima u zemljinoj kori. Jednim štetnim događajem smatraju se sva kretanja zemljišta koja su se manifestovala unutar intervala od 72 sata od momenta prvog registrovanog kretanja zemlje. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari, koje nastane neposredno zbog zemljotresa ili u uzročnoj vezi s njim, zbog djelovanja osiguranih rizika, koji su inače u obimu pokrića po odgovarajućem osnovnom osiguranju. Ponudāč će naknaditi štetu nastalu usljed zemljotresa, ako se dokaže da se zemljotres, na

prostoru gdje se nalazi osigurana stvar, dogodio intenzitetom od 5 ili više stepeni Mercalli-Cancani-Siebergove skale (MSC). **OSIGURANJE OD LOM MAŠINA:** Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu, pod kojim se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari osim usled: Požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), pada letilica svih vrsta, manifestacije i demonstracije, poplave, bujice, visokih i podzemnih voda, izliva vode iz vodovodnih i kanizacionih cijevi i toplovoda, udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, erupcije, klizanja tla, odrona zemlje, slijeganja tla, sniježne lavine i izlivanja užarene mase. Predmet osiguranja su mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i njihovo punjenje (npr. ulje) kao i instalacije. Predmet osiguranja jesu i postolja, ležišta i temelji mašina, ako su uključeni u vrijednost mašine. Osiguravač će nadoknaditi štetu ako mašinu ili uređaj nije moguće popraviti u državi Crnoj Gori, odnosno ako je potrebno da ga u državi Crnoj Gori popravljaju strani stručnjaci uz više troškove od troškova koje bi zaračunao najskuplji osposobljeni popravljivač u državi Crnoj Gori. U troškove stranog popravljivača ubrajaju se i prevoznici s tim u vezi drugi troškovi. **ZAJEDNIČKE ODREDBE POŽARNOG OSIGURANJA I OSIGURANJA LOM MAŠINA:** Osigurane su samo stvari navedene u polisi i koje se nalaze na području osiguranikovog pogona u istom mjestu i u vrijeme kada su montirane i pripremljene za rad, koje su u radnom pogonu, koje se demontiraju i montiraju radi popravke (remonta), koje su u vrijeme popravke u osiguranikovo radionici, zatim kada se prevoze radi čišćenja, popravke ili premještanja na drugo mjesto, ali najviše do 15 km od područja pogona, kao i u vrijeme kada su date u zakup ili na pozajmicu ako rade u uslovima i s namjenom za koju su projektovane i izrađene. Stvari su takođe osigurane kada se sve premjeste u neko drugo mjesto, ali samo na teritoriji Crne Gore i uz prethodnu prismenu saglasnost od strane osiguravača. Osiguranje je ograničeno na teritoriju Crne Gore. **OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI:** Osigurava se zakonska odgovornost CGES AD, koji obavlja djelatnost prenosa električne energije. Predmet osiguranja je građansko - pravna odgovornost osiguranika za prouzrokovanu štetu usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja odnosno oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem. Osiguranjem je pokrivena odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz djelatnosti osiguranika ili iz posjedovanja stvari. Osiguranje pokriva i odgovornost za štetu iz izvora opasnosti nadzemni vodovi osiguranika. **OSIGURANJE LOM STAKLA, NA PRVI RIZIK:** Šteta se obračunava prema visini troškova za zamjene novog stakla iste vrste i kvaliteta. Eventualno smanjenje vrijednosti oštećene stvari (rabaćenje) ne uzima se u obzir. **VRIJEDNOST ZA OSIGURANJE "KLAUZULA" –** Vrijednosti opreme, mašina, uređaja, računara, instalacija su stvarne vrijednosti s tim što minimalna stvarna vrijednost svakog predmeta osiguranja ove kategorije, iznosi minimalno 20% nove vrijednosti, nezavisno o sadašnjoj knjigovodstvenoj vrijednosti koja u pojedinim slučajevima može biti i 0,00 eur. **TROŠKOVI NAKON NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA:** Štetu se pridružuju/dodaju i troškovi čišćenja i rušenja, koji su potrebni zbog uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, ali najviše do 3% od sume osiguranja, ako drugačije nije ugovoreno. U te troškove spadaju nužni izdaci za čišćenje mjesta štete, za rušenje oštećenih i neupotrebljivih djelova, kao i izdaci za odvoz neupotrebljivih djelova do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje. Osiguranje ne pokriva posebno uništavanje i odvoz oštećenih mašina i uređaja, koje je potrebno radi zaštite okoline i sl. Osiguranje ne pokriva troškove za otklanjanje ili smanjenje opasnosti (preventivne mjere) niti troškove za posredovanje organizacija, koje po karakteru svog posla moraju pružiti besplatnu pomoć u osiguranom slučaju.

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: **“OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI:** Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari nastalo usled sledećih opasnosti: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), poplave, bujice, visokih i podzemnih voda, izlivanja vode iz instalacija, klizanja i slijeganja tla, odrona zemlje, sniježne lavine, isticanja tečnosti (lekaže), udara osiguranikovog motornog vozila i pokretne radne mašine, pada letilice, manifestacija i demonstracija. Kada nastane osigurani slučaj, osiguranje takođe pokriva nestanak osiguranih stvari i troškove spašavanja, čišćenja, rušenja i odvoženja u vezi s nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari. Osiguranje pokriva samo štetu koja je nastala na osiguranim stvarima zbog osigurane opasnosti, ali ne i druge, posredne štete ili gubitke zbog nastanka osiguranog slučaja (odgovornosti, izgubljene najamnine, prekida rada, umanjenja vrijednosti i slično). **OSIGURANJE OD OPASNOSTI ZEMLJOTRES:** Zemljotresom se smatra kretanje zemlje prouzrokovano prirodnim procesima u zemljinoj kori. Jednim štetnim događajem smatraju se sva kretanja zemljišta koja su se manifestovala unutar intervala od 72 sata od momenta prvog registrovanog kretanja zemlje. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje

osiguranih stvari, koje nastane neposredno zbog zemljotresa ili u uzročnoj vezi s njim, zbog djelovanja osiguranih rizika, koji su inače u obimu pokrića po odgovarajućem osnovnom osiguranju. Ponuđač će naknaditi štetu nastalu usljed zemljotresa, ako se dokaže da se zemljotres, na prostoru gdje se nalazi osigurana stvar, dogodio intenzitetom od 5 ili više stepeni Mercalli-Cancani-Siebergove skale (MSC).

OSIGURANJE OD LOM MAŠINA: Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojim se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari osim usljed: Požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada (tuče), pada letilica svih vrsta, manifestacije i demonstracije, poplave, bujice, visokih i podzemnih voda, izliva vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi i toplovoda, udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, erupcije, klizanja tla, odrona zemlje, slijeganja tla, sniježne lavine i izlivanja užarene mase. Predmet osiguranja su mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i njihovo punjenje (npr. ulje) kao i instalacije. Predmet osiguranja jesu i postolja, ležišta i temelji mašina, ako su uključeni u vrijednost mašine. Osiguravač će nadoknaditi štetu ako mašinu ili uređaj nije moguće popraviti u državi Crnoj Gori, odnosno ako je potrebno da ga u državi Crnoj Gori popravljaju strani stručnjaci uz više troškove od troškova koje bi zaračunao najskuplji osposobljeni popravljач u državi Crnoj Gori. U troškove stranog popravljачa ubrajaju se i prevoznici i s tim u vezi drugi troškovi.

ZAJEDNIČKE ODREDBE POŽARNOG OSIGURANJA I OSIGURANJA LOM MAŠINA: Osigurane su samo stvari navedene u polisi i koje se nalaze na području osiguranikovog pogona u istom mjestu i u vrijeme kada su montirane i pripremljene za rad, koje su u radnom pogonu, koje se demontiraju i montiraju radi popravke (remonta), koje su u vrijeme popravke u osiguranikovo radionici, zatim kada se prevoze radi čišćenja, popravke ili premještanja na drugo mjesto, ali najviše do 15 km od područja pogona, kao i u vrijeme kada su date u zakup ili na pozajmicu ako rade u uslovima i s namjenom za koju su projektovane i izrađene. Stvari su takođe osigurane kada se sve premjeste u neko drugo mjesto, ali samo na teritoriji Crne Gore i uz prethodnu prismetnu saglasnost od strane osiguravača. Osiguranje je ograničeno na teritoriju Crne Gore.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI: Osigurava se zakonska odgovornost CGES AD, koji obavlja djelatnost prenosa električne energije. Predmet osiguranja je građansko - pravna odgovornost osiguranika za prouzrokovanu štetu usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja odnosno oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem. Osiguranjem je pokrivena odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala iz djelatnosti osiguranika ili iz posjedovanja stvari. Osiguranje pokriva i odgovornost za štetu iz izvora opasnosti nadzemni vodovi osiguranika.

OSIGURANJE LOM STAKLA, NA PRVI RIZIK: Šteta se obračunava prema visini troškova za zamjene novog stakla iste vrste i kvaliteta. Eventualno smanjenje vrijednosti oštećene stvari (rabaćenje) ne uzima se u obzir.

VRIJEDNOST ZA OSIGURANJE "KLAUZULA" – Vrijednosti opreme, mašina, uređaja, računara, instalacija su stvarne vrijednosti s tim što minimalna stvarna vrijednost svakog predmeta osiguranja ove kategorije, iznosi minimalno 20% nove vrijednosti, nezavisno o sadašnjoj knjigovodstvenoj vrijednosti koja u pojedinim slučajevima može biti i 0,00 eur.

TROŠKOVI NAKON NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA: Šteti se pridružuju/dodaju i troškovi čišćenja i rušenja, koji su potrebni zbog uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, ali najviše do 3% od sume osiguranja, ako drugačije nije ugovoreno. U te troškove spadaju nužni izdaci za čišćenje mjesta štete, za rušenje oštećenih i neupotrebljivih djelova, kao i izdaci za odvoz neupotrebljivih djelova do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje. Osiguranje ne pokriva posebno uništavanje i odvoz oštećenih mašina i uređaja, koje je potrebno radi zaštite okoline i sl. Osiguranje ne pokriva troškove za otklanjanje ili smanjenje opasnosti (preventivne mjere) niti troškove za posredovanje organizacija, koje po karakteru svog posla moraju pružiti besplatnu pomoć u osiguranom slučaju."

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio ovaj uslov u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

Budući da je ponuđač LOVCEN OSIGURANJE AD Podgorica ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

8.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je : „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 8.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 8.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

8.1.7. Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da se ponude vrednuju po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, te utvrđena sledeća metodologija vrednovanja ponuda:

1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) \times 90$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

$C_{\min}$ – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

C_p – ponuđena cijena (bez PDV-a).

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:
Maksimalan broj bodova po podkriterijumu kvalitet je 10.
Visina maksimalnog samopridržaja za osiguranje loma mašina za 2026. godinu, utvrđenog u skladu sa Zakonom (sadržana i potvrđena aktom društva za osiguranje i/ili aktom ovlaštenog aktuara)
Najveći samopridržaj nosi maksimalni broj bodova = 10 bodova

Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli:

$$K = \frac{\text{ponuđeni samopridržaj}}{\text{najveći ponuđeni samopridržaj}} \times 10$$

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

Svaki član Komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponude po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Cijena	Kvalitet - Visina maksimalnog samopridržaja za osiguranje loma mašina za 2024. godinu	Ukupan broj bodova
1.	LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica	578.684,66 EUR / 90 bodova	Dostavljena Izjava ponuđača o visini maksimalnog samopridržaja za osiguranje loma mašina za 2026. godinu, br. 05-4/SI od 27.01.2026. godine, u kojoj je navedeno da visina maksimalnog samopridržaja za osiguranje loma mašina za 2026. godinu iznosi 750.000,00 eur. / 10 bodova	100 bodova

10. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta ponuđača

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zahtjevom br. 1021/3-JN/25-4127/8 od 05.02.2026. godine, zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije.

Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-2032/26-1 od 10.02.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica LOVČEN OSIGURANJE AD PODGORICA,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0804-2032/26 od 10.02.2026. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Matjaž Božič.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja;

1) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, zahtjevom br. 1021/3-JN/25-4127/7 od 05.02.2026. godine, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je naručiocu dostavila Uvjerenje broj 07/01-430/2026-10715/2 od 26. februara 2026. godine, da je poreski obveznik AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVČEN" AD PIB 02018560, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Slobode 13A, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 05.02.2026. godine, izmirio obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2025. godine,
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom,
- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2025. godine,
- poreza na premiju osiguranja zaključno sa 12/2025. godine.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ponuđač izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze od osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja mjeseca tekuće godine za prethodni godinu. Shodno navedenom, dokazima Poreske uprave da su na dan 05.02.2026. godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2025 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 12/2025, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova za obavljanje djelatnosti da posjeduje Dozvolu za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju („Sl.list", br.78/06, 19/07, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16). Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio skeniranu kopiju Rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja, broj 03-1115/3-10 od 07.04.2011. godine, izdato od Agencije za nadzor osiguranja.

Na osnovu navedenog Rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač posjeduje Dozvolu za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju („Sl.list", br.78/06, 19/07, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16), te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog uslova za obavljanje djelatnosti predviđenog tenderskom dokumentacijom.

4) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije,

koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

Budući da je ponuđač LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

11. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD PODGORICA:

- PIB: 02018560;
- Adresa: Ul. Slobode br. 13a, Podgorica;
- E-mail: korporativni.klijenti@lo.co.me;
- Ponudena cijena: 578.684,66 eura, bez uračunatog PDV-a;
- Rok izvršenja ugovora je: 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

12. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES-a – izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je predlog Komisije, dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača LOVČEN OSIGURANJE AD PODGORICA.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

13. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.inž.el.

